

t31_aff_4

(TMHZCfC5yAZkTcwHDwXBWKAN8sb6UUtsc8s)

October 27, 2020

Let $v7_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_diraf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_aff_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_aff_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r5_aff_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v1_diraf X0) \wedge (l1_analoaf X0))) \Rightarrow \\
& \quad (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\
& \quad (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\
& \quad (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\
& ((\neg(\neg(r5_aff_1 X0 X1 X2) \wedge (r5_aff_1 X0 X2 X3)) \wedge (\neg(r5_aff_1 X0 X1 \\
& X2) \wedge (r5_aff_1 X0 X3 X2))) \wedge (\neg(r5_aff_1 X0 X2 X1) \wedge (r5_aff_1 X0 X2 \\
& X3)) \wedge (\neg(r5_aff_1 X0 X2 X1) \wedge (r5_aff_1 X0 X3 X2)))))) \Rightarrow (r5_aff_1 X0 \\
& \quad X1 X3))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v1_diraf X0) \wedge (l1_analoaf X0))) \Rightarrow \\
& \quad (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\
& X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v1_aff_1 X2 X0) \Rightarrow (v1_aff_1 \\
& \quad (k2_aff_4 X0 X1 X2) X0))))
\end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v1_diraf \\
& X0) \wedge (l1_analoaf X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 \\
& X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k2_aff_4 \\
& \quad X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))
\end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v1_diraf X0) \wedge (l1_analoaf X0))) \Rightarrow \\
& (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\
& X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v1_aff_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. \\
& (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((X3 = k2_aff_4 \\
& X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((X1 \in X3) \wedge (r5_aff_1 X0 X2 X3))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v1_diraf X0) \wedge (l1_analoaf X0))) \Rightarrow \\
& (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\
& X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\
& (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v1_aff_1 X3 X0) \Rightarrow (k2_aff_4 X0 X1 X3 = k2_aff_4 \\
& X0 X1 (k2_aff_4 X0 X2 X3))))))
\end{aligned}$$